

t29\_connsp\_3 (TMVs-  
gpb4t9j6oQ9GsJbZWgdQAaE5B1YKWUg)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarSKI : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_connsp\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k9\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1\_tarSKI X0 X1) \Rightarrow (k3\_xboole\_0 X0 X1 = X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_pre\_topc X1 X0) \Rightarrow \\ & (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. (m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X1))) \Rightarrow \\ & ((X2 = X3) \Rightarrow (k2\_pre\_topc X1 X3 = k9\_subset\_1 (u1\_struct\_0 X1) (k2\_pre\_topc \\ & X0 X2) (k2\_struct\_0 X1)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow (k9\_subset\_1 X0 X1 X2 = k3\_xboole\_0 X1 X2) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. k3\_xboole\_0 X0 X0 = X0 \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((l1\_pre\_topc X0) \wedge ((m1\_subset\_1 \\ & X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0)))))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k4\_connsp\_3 X0 X1 X2) (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 (k1\_pre\_topc X0 X2)))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((l1\_pre\_topc\ X0)\wedge(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))))\Rightarrow((v1\_pre\_topc\ (k1\_pre\_topc\ X0\ X1))\wedge(m1\_pre\_topc\ (k1\_pre\_topc\ X0\ X1)\ X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.((v1\_pre\_topc\ X2)\wedge(m1\_pre\_topc\ X2\ X0))\Rightarrow((X2 = k1\_pre\_topc\ X0\ X1)\Leftrightarrow(k2\_struct\_0\ X2 = X1)))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(k4\_connsp\_3\ X0\ X1\ X2 = k9\_subset\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ X1\ X2))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k3\_xboole\_0\ X0\ X1 = k3\_xboole\_0\ X1\ X0 \quad (9)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow((r1\_tarski\ X1\ X2)\Rightarrow(k2\_pre\_topc\ (k1\_pre\_topc\ X0\ X2)\ (k4\_connsp\_3\ X0\ X1\ X2) = k9\_subset\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (k2\_pre\_topc\ X0\ X1)\ X2))))$$